
(Prezime, ime oca, ime podnosioca prijave)

(Broj lične karte)

(Adresa podnosioca prijave i kontakt telefon)

**Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/
Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,
Sarajevo, ul.Hamdije Čemerlića br. 2**

PREDMET: Prijava na Javni poziv za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za jednokratnu novčanu pomoć za liječenje članova uže porodice demobiliziranih branilaca, porodice poginulih branilaca, porodice umrlih ratnih vojnih invalida, porodice umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i porodice umrlih demobiliziranih branilaca u 2023. godini

Prijavljujem se za dodjelu jednokratne novčane pomoći za liječenje lica koja pripadaju branilačko/braniteljskoj populaciji iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu u svojstvu

(navesti kategoriju pripadnosti branilačko/braniteljskoj populaciji: porodice demobiliziranih branilaca, porodice poginulih branilaca, porodice umrlih ratnih vojnih invalida, porodice umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i porodice umrlih demobiliziranih branilaca), iz slijedećih razloga:

(obrazložiti prijavu).

Priložena dokumentacija original ili ovjerena kopija (zaokružiti ili podvući):

- 1) CIPS prijava (za podnosioca prijave i za člana uže porodice za kojeg se podnosi prijava), (ne starija od 6 mjeseci);
- 2) Kućna lista u kojoj su navedeni članovi porodičnog domaćinstva, ako je član porodice nesposoban za privređivanje, dokaz nadležnog organa o istom);
- 3) Izvod iz matične knjige rođenih, umrlih ili vjenčanih (za podnosioca prijave i za člana uže porodice poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, umrlog dobitnika najvećeg ratnog priznanja i odlikovanja i umrlog demobiliziranog branioca);
- 4) a) za člana uže porodice poginulog branioca – posljednje revidirano rješenje o priznavanju prava na porodičnu invalidninu člana porodice ili uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama i okolnostima stradanja izdato od nadležne Grupe/Samostalnog izvršioca za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze (ne starije od 6 mjeseci);
b) za člana uže porodice umrlog ratnog vojnog invalida – posljednje revidirano rješenje o priznavanju prava na ličnu invalidninu ili posljednje rješenje o priznavanju prava na porodičnu invalidninu članu porodice poslije smrti ratnog vojnog invalida;
- c) za člana uže porodice umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja - posljednje rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu ratnog priznanja i odlikovanja;
- d) za člana uže porodice umrlog demobiliziranog branioca - uvjerenje od nadležne Grupe/Samostalnog izvršioca za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze o pripadnosti Oružanim snagama umrlog demobiliziranog branioca izdato na obrascu V FMB 3A (ne starije od 6 mjeseci);
- e) za člana uže porodice živog demobiliziranog branioca - uvjerenje od nadležne Grupe/Samostalnog izvršioca za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze o pripadnosti Oružanim snagama umrlog demobiliziranog branioca izdato na obrascu V FMB 3A (ne starije od 6 mjeseci);
- 5) Dokaz o zdravstvenom stanju (medicinska dokumentacija) podnosioca prijave ili člana uže porodice izdata od strane ovlaštene zdravstvene ustanove ili stručnog tima - konzilijuma, ne starija od godinu dana, sa ostalom medicinskom dokumentacijom u svrhu dokazivanja kontinuiteta liječenja (nije obavezna ovjera);
- 6) Za liječenje u inostranstvu: prijedlog univerzitetsko - kliničke bolnice (kliničke zdravstvene ustanove) koja se bavi liječenjem oboljenja za koje se traži odlazak na liječenje u inostranstvo, sa mišljenjem liječničkog konzilija izdatog saglasno Pravilniku o postupku i načinu rada liječničkog konzilijuma ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/13) (nije potrebna ovjera);
- 7) Potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnosioca prijave ili kopija tekućeg računa podnosioca prijave (original ili kopija).

_____, 2023. godine
(mjesto i datum)

Svojeručni potpis podnosioca prijave